

**FOROMO A**

**KOPO YA Fihlelo ya Direkoto tsa Motheo wa Setjhaba**

Karolo 18(1) ya Phihlelo ya Molawana wa Lesedi, 2000 (Molawana No.2 of 2000)

**[Tsamaiso 2]**

Mosebeletsi wa Lesedi/ kapa Mothusi wa hae.

**BAKENG SA TSHEBEDISO YA LEFAPHA**

Nonomoro ya referense: \_\_\_\_\_

Kopo e amohetswe ke: \_\_\_\_\_ (hloosa  
boemo, lebitso le Sefane tsa mosebeletsi wa lesedi/Mothusi wa mosebeletsi wa lesedi)  
\_\_\_\_\_ (letsatsi) ho kae  
\_\_\_\_\_ (sebaka).

Tefo e lefshwang (ha eba ele teng): R ..

Dipositi (ha eba di le teng): R ..

Tefo ya phihlelo: R ..

**A. Ditokomane tsa Motheo/(Komiti) tsa Setjhaba**

The Information Officer/Deputy Information Officer:

Ms Thembisa Zwane

Metro Centre, 1st Floor, A-Block

158 Civic Boulevard, Braamfontein, 2001

P O Box 1049, Johannesburg, 2000

Tel: 011 407-6930, Cell: 082 776-3804, Fax: 011 727 - 0267

Email: [accesstoinfo@joburg.org.za](mailto:accesstoinfo@joburg.org.za)

**B. Ditokomane tsa motho ya etsang kopo ya ho fihlella rekoto**

Mabitso a pele ka tlala le sefane: \_\_\_\_\_

Nomoro ya ID: \_\_\_\_\_

Aterese ya poso: \_\_\_\_\_  
Nomoro ya fekese: \_\_\_\_\_

Nomoro ya Mohala: \_\_\_\_\_ Aterese ya E-mail: \_\_\_\_\_

Maemo ao kopo e etswang tlasa ona, ha e etsetswa motho e mong:

\_\_\_\_\_

**C. Ditokomane tsa motho ya etsetswang kopo**

Babitso ka ho tlala le sefane:

\_\_\_\_\_

Nomoro ya ID:

\_\_\_\_\_

(a) Ditokomane tsa motho ya etsang kopo ya ho fihlella rekoto di tshwanetse di rekotuwe ka tlase,

(b) Fana ka aterese kapa fekese tsa Repabuliki moo lesedi lena le tla romlwa teng.

(c) Bopaki ba Maemo ao kopo e etswang tlasa ona, ha ho

Karolo ena e tshwanetse ho tlatswa fela ha hona le motho ya etsetswang kopo.

**D. Ditokomane tsa rekoto**

1. Tlhaloso ya rekoto kapa karolo e bohlokwa ya rekoto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Nomoro ya referense, ha eba ele teng: \_\_\_\_\_

3. Ditokomane dife kapa dife tsa rekoto ha dile teng: \_\_\_\_\_

**E. Ditefo**

Mabaka a hore o seke wa lefa:

\_\_\_\_\_

(a) Fana ka ditokomane tsohle tsa phihlello tsa rekoto e kpuwa, ho kenyeletsa le nomoro ya referense ha eba o e tseba, ho ka thusa hore rekoto e fihlellwe.

(b) Ha eba sebaka seo ho fannweng ka sona mona se fokola ka kopo tswela pele sephepheshaneng o nto se matanya foromong. Mkiththdihhhtht

(a) Kopo ya ho fihlella rekoto enngwe, ntle le ya rekoto ya lesedi la motho ka boena, e tla ntshetswa pele fela ka morao hoba tefo e lefshwe.

(b) O tla tsebiswa tjhelete eo o tshwanetseng ho e patala ele tjhelete ya tefo.

(c) Tefo e lefshwang bakeng sa phihlello ya rekoto e tla imatahanya hodima hore ke foromo efe e sebediswang bakeng sa kopo e hlokahalang le nako e nkuwang ho phenyekollanalerekotoehlophisitsweng

**F. Foromo ya ho fihlella rekoto**

<b>1. Ha eba rekoto e ngotswe kapa e hatisitse</b>		
Kopi ya rekoto*	Hlahlobo ya rekoto	
<b>2. Ha eba rekoto ele ka mofuta o ngotsweng kapa e hatisitse</b> (ho kenyeletsa dinepe, diselaete, direkoto tsa vidio, Dibontshwa tse hlahisitweng ka komputa, diketjhe, jwalo jwalo)		
Ho bona dibontshwa	Kopi ya dibontshwa*	Phetolelo/sen golwa ya dibontshwa